



Broj: 01-140-3/21/P-174-150
Datum: 25.03.2021. godine

Na osnovu odredbe člana 23. stav 1. tačka 5. i člana 28. stav 4. Zakona o gasu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 22/18 i 15/21), člana 10. stav 2. tačka 7. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19) i člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 59/10) Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 174. redovnoj sjednici, održanoj dana 25.03.2021. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E
o davanju saglasnosti na
"Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom"

1. Daje se saglasnost na **"Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom"** broj 534/21 od 22.03.2021. godine, Akcionarskom društvu „Rafinerija nafte Brod“.
2. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Akcionarsko društvo „Rafinerija nafte Brod“ (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je, aktom broj 138/21 od 17.02.2021. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) dostavilo nacrt „Opštih uslova za snabdijevanje prirodnim gasom“, radi davanja saglasnosti u smislu odredbe člana 23. stav 1. tačka 5. Zakona o gasu. Nakon dorade, podnosilac je dostavio akt pod nazivom „Opšti uslovi za snabdijevanje prirodnim gasom“, broj 534/21 od 22.03.2021. godine. Navedeni akt je donio generalni direktor podnosioca zahtjeva.

Na 174. redovnoj sjednici, održanoj 25.03.2021. godine, Regulatorna komisija je razmotrila „Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom“ privrednog društva „Rafinerija nafte Brod“ a.d.. Konstatovano je da dostavljeni akt sadrži sve elemente utvrđene odredbama člana 98. Zakona o gasu i da je u saglasnosti sa ostalim odredbama ovoga zakona, pa je, na osnovu odredbe člana 23. stav 1. tačka 5. Zakona o gasu, odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 2. dispozitiva ovoga rješenja se zasniva na odredbi člana 28. stav (4) i stav (6) Zakona o gasu.

Predsjednik

Vladislav Vladičić